

Lou Pichot Roudanen : LPR.29, en lengo nostro.

13.07.2020

1) Lou tierça perdènt :

Franço : 30.004 mort + de counfierma li 9.000 mort à doumicilo countamina pèr lou virus d'après l'estimacioun de MG Franço.

Chifro pèr l'Espagno : 28.403 mort e l'Italio : 34.938 mort

Avian proumes d'oubra pèr lou tourna regulié de vosto revisto Li Nouvello de Prouvènço. Acò's fa! Lou numéro double 219-220 espeliguè lou 17 de Jun e, deja, avèn douna à noste estampaire lou numerò 221 que fara encaro 76 pajo pèr tapa lou retard degu au counfinamen. Lou numerò 222 es previst pèr la fin d'Avoust?

2. **Pèire PERRET**, a deu èstre countènt bord que la denoumado «Sibeth» es pus au gouvèr.

3. Evoulun dou buletin:

S'avès besoun d'ùni crounico prouvençalo de Reinié Moucadèu poudèn vous li manda en precisènt lou o li numerò à : jc.roux.regordane48@gmail.com

D'un autre las li crounico de Reinié, de 1 à 26, soun estado apoundudo à noste numerò 221 que lis abouna reçaupran vers lou 23 de Juliet.

4. De novo d'en pertout :

4.1. Prouvènço-Aup-Coustiero d'Azur o «Regioun Sud»

1239 persouno soun morto, tuado pèr lou covid-19 despièi la debuto de la pandemiò, que siegue en espitau o en EHPAD. La prougression dóu massacre, pamens, s'es forço ralentido, tout en augmentant en nombre. De nouta que quàuqui décès degu au covid-19 soun encaro esta signala. Franc di Bouco-de-Rose ounte n'í'a encaro 19, li reanimacioun soun en grando diminucioun : 0 en Vaucluso e dins lis Aup de Prouvènço-Auto e lis Àutis aup.

4.2. Mèfi! Lou «tèms dóu courouna-virus» es pas acaba...

* Lou mot «*cluster*» nous vèn de l'anglés, nautre avèn lou mot «*nougau*» (noyau) : tóuti dous designon un recampamen de persouno infeitado pèr lou covid-19. Aquéli nougau soun descubert à flour e mesuro que lou tèms passo.

* De nouta qu'en Catalunya sud es mai de 200.000 persouno que soun estado tourna-mai counfinado.

* Le gouvèrnemen italian a enebi l'intrado sus soun territòri i ressourtisènt de 13 païs ounte li cas de covid-19 soun juja trop noumbrous : Armeniò, Bahreïn, le Bangladesh, Brasil Bousniò-Herzegouvino, Chili, Koweït, la Macedòni du Nord, la Mouldaviò, Oman, Panama, Pérou e la Républico doumenicao.

* U.S.A : es un païs ravaja pèr lou covid-19. 135.953 mort deja enregistra. N'es parié pèr lou Brasil : 70.524 mort enregistra. Lou Chili n'a que 6.781. L'Argentino, enfin, es gaire toucado emé, soucamen, 1774 mort.

5. De novo dóu proufessour Raoult.

5. 1. Lou Pr Deidié Raoult a publica uno foutò sus soun comte Twitter moustrant lou prince Aubert dóu Mounègue vengu en vesito à l'IHU Méditerranée Infection à Marsiho lou 7 de Juliet. Aquéu d'aqui sarié esta gari sèns prendre de clourouquino. Lou covid-19 a fa 4 mort au Mounègue, 95 malaut soun esta gari.

5.2.Lis enemi de Deidié Raoult :

«France-Soir», journau que publico desenant que sus internet, a douna la tiero e, subre-tout, li remuneracioun d'aquéli que volon pas dóu protocole dóu Pr Raoult. Vaqui lou Top 13 dóu classamen di revengu recènt paga pèr éli pèr l'endustriò pharmaceutico. An pas besoun d'ana à la soupo populàri...Es en francés, douno à reflechi :

N°1. La Palme d'Or revient au Pr François Raffi de Nantes. **541.729 €, dont 52.812 € de Gilead.** Est-ce un hasard si l'on apprend que le coup de téléphone anonyme pour menacer Didier Raoult, s'il persistait avec l'hydroxychloroquine, est parti du téléphone portable du service d'infectiologie du CHU de Nantes, dont François Raffi est chef de service ? Sûrement une pure coïncidence.

N°2. Le Pr Jacques Reynes de Montpellier. **291.741 €, dont 48.006 € de Gilead et 64.493 € d'Abbvie.** Or Jacques Reynes a été sollicité par Olivier Véran pour piloter l'essai clinique du protocole Raoult à Montpellier alors qu'il est en même temps le coordinateur national de deux études sur le remdesivir pour le compte de Gilead. Il n'avait sûrement pas eu le temps d'envoyer au Ministre sa Déclaration publique d'intérêts (DPI).

N°3. La Pr Karine Lacombe de Paris - Saint Antoine. **212.209 €, dont 28.412 € de Gilead.** Elle est sur la dernière marche du podium, mais l'essentiel est d'y être. Il n'y a pas que le podium avec les Ministres à Matignon.

N°4. Le Pr Jean Michel Molina de Paris - Saint Louis. **184.034 €, dont 26.950 € de Gilead et 22.864 € d'Abbvie.** Or Jean-Michel Molina est co-auteur d'un article publié dans Médecine et Maladies Infectieuses sur quelques cas, pour dire que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Médecine et Maladies Infectieuses est le journal officiel de la SPILF (Société de Pathologie infectieuse de Langue Française).

N°5. Le **Pr Gilbert Deray de Paris. 160.649 €.** Une belle somme pour un néphrologue qui très présent sur les plateaux télés. Attention le remdesivir peut être très toxique pour les reins.

N°6. Le **Pr Jean-Paul Stahl** de Grenoble. **100.358 €, dont 4.552 € d'Abbvie.** A noter que cette somme n'a pas été déclarée sur sa DPI. Or Jean-Paul Stahl est rédacteur en chef du journal Médecine et Maladies Infectieuses. C'est lui qui a comparé le Plaquénil* au papier toilette.

N°7. Le **Pr Christian Chidiac** de Lyon. **90.741 €, dont 16.563 € de Gilead.** Or Christian Chidiac est président de la Commission Maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé Publique qui a rendu le fameux Avis interdisant l'hydroxychloroquine, sauf aux mourants et demandant d'inclure les

malades dans les essais officiels (donc Discovery). Son adjointe, la Pr Florence Ader, citée ci-dessous, est l'investigatrice principale de Discovery. Pure coïncidence.

N°8. Le **Pr Bruno Hoen** de l'Institut Pasteur. **82.610 €**, dont **52.012 € de Gilead**. A noter que sur sa DPI, il a noté n'avoir reçu que 1000 € de Gilead ! Or Bruno Hoen a attaqué l'équipe de Marseille dans un courriel du 18 mars 2020, partagé avec tous les infectiologues.

N°9. Le **Pr Pierre Tattevin de Rennes**. **79.956 €**, dont **15.028 € de Gilead**. A noter que sur sa DPI, comme son prédécesseur, il a noté n'avoir reçu que 1000 € de Gilead ! Ca doit être le surmenage. Or Pierre Tattevin est président de la SPILF. Cette Société savante a attaqué l'hydroxychloroquine pour encourager les inclusions dans Discovery, ainsi que dans les autres études par tirage au sort avec des groupes de patients non traités (études randomisées).

N°10. Le **Pr Vincent Le Moing** de Montpellier. **68.435 €**, dont **4.776 € de Gilead et 9.642 € d'Abbvie**. Or Vincent Le Moing pilote, avec son patron Jacques Reynes cité ci-dessus, l'essai clinique de Montpellier.

N°11. Le **Dr Alain Makinson** de Montpellier. **63.873 €**, dont **15.054 € de Gilead**. Or Alain Makinson participe à l'étude de Montpellier avec Jacques Reynes et Vincent Le Moing. Un beau trio. Montpellier est très bien représentée.

N°12. **François-Xavier Lescure** de Paris – Bichat. **28.929 €**, dont **8.621 € de Gilead**. Or François-Xavier Lescure est l'adjoint de notre célèbre Yazdan Yazdanpanah qui est dans le Conseil scientifique Covid-19. Il a publiquement critiqué l'équipe de Marseille pour discréditer l'hydroxychloroquine. Il est co-auteur de l'étude très contestable sur le remdésivir de Gilead, publiée dans le New England Journal of Medicine. Or cette étude n'a aucune méthodologie.

N°13. La **Pr Florence Ader** de Lyon. **11.842 €**, dont **3.750 € de Gilead**. Or Florence Ader est l'investigatrice principale de Discovery.

À coumta de douge, acò coumenço de faire un fougau epidemi («cluster» commence à faire un foyer épidémique («cluster»)!)

5.3. de qu'es que Gilead?

Es un impourtant labouratòri american.

Proudu en cous : lou REMDESIVIR pèr trata la malautié à virus EBOLA e la malautié à CORONAVIRUS 2019 sènso, pèr aro, de resulto pousitiéu sus aquesto malautié.

Lobbying declara en Franço en 2017 : 400.000 eurò.

Lobbying auprès de l'Éuropo en 2017 : 400.000 eurò.

Fau-ti vous faire un dessin?

6) Au 11.07.2020 à 19 h 30 la situacion en França, pèr la pandemio de coronavirus, èro de :

- 10.476 mort en espitalisacion + 19.528 mort en EHPAD + li 9.000 mort à doumicilo estima pèr MG França que soun d'oufficialisa...
Aqueste toutau dounc pren pas encaro en comte les décès à doumicilo degu au virus.

7) Pèr la Region PACA au 07.07.2020, e pèr d'uni departamen dóu Miejour que dounan à la dato dóu 10.07, vaqui la situacion :

Aup de Prouvènço-Auto : 13 mort, 4 espitalisacion, 0 reanimacion.
Ardecho* : 225 mort (France Bleu) 96 mort en hôpital, 129 en EHPAD.
Ariejo : 2 mort.

Audo : 59 mort. Auto-Garouno; 73 mort.

Aup-Marino : : 186 mort, 33 espitalisacion, 1 reanimacion.

Àutis-Aup : 18 mort, 7 espitalisacion, 0 reanimacion.

Àuti-Pirenèu : 27 mort. Auto-Lèiro* : 17 mort.

Aveiroun : 24 mort.

Bouco-de-Rose : 557 mort, 334 espitalisacion, 19 reanimacion.

Cantau (darnièro info) : 4 mort. Creuso : 13 mort.

Dourdougno : 14 mort.

Droumo* : 192 mort (France Bleu) 127 mort en hôpital, 65 en EHPAD.

Erau : 122 mort. Gard : 97 mort. Gers : 23 mort. Lando : 13 mort.

Lousero : 1 mort. Olt : 22 mort. Olt-e-Garouno : 11 mort.

Pirenèu Atlanti : 27 mort.

Pirenèu Óorientau (Catalougno) : 34 mort. Tarn : 23 mort.

Tarn-e-Garouno : 6.

Var : 135 mort, 87 espitalisacion, 4 reanimacion.

Vaucluso : 38 mort, 6 espitalisacion, 0 reanimacion.

Pèr la Region PACA 947 persouno soun morto à l'espitau despièi la debuto de la pandemio (tant coumprés residènt-to d'EHPAD espitalisa) + 292 soun morto en EHPAD tuado pèr lou covid-19.

Adonc pèr aquesto Region Prouvènço-Aup-Coustiero d'Azur avian :

1239 mort despièi la debuto de la pandemio e reston encaro : 471 espitalisacion, 24 reanimacion, manco li mort au siéu.

Pèr li departamen en foro de PACA, signalan li chifro au 10.07.2020 en Óucitanio : 47 espitalisacion, 8 reanimacion. 513 mort despièi la debuto de la pandemio. Pèr la Nouvello Aquitàni li chifro toutalo soun de : 65 espitalisacion, 9 reanimacion. 421 mort despièi la debuto.

* Pèr Auvergnò-Roso-Savoio : pas de chifro atuau dispouniblo.

Un país que s'assouvagis



7) Viven dins un país qu'à la longo dóu tèm s'assouvagis.

Venèn d'entarra 3 Franceso e Francés, e n'i'aura dous de mai dins gaire :

* Felipe Monguillot (59 an), tabassa à mort, à Baiouno, pèr 4 «chanço pèr la França», bèn couneigudo di service de pouliço, e qu'avien ges de biheto de trasport e que voulien pas pourta un masco pèr la distanciacion soucialo dins lou càrri...Felipe fasié soun mestié nourmau de menaire de càrri. Laisso uno véuso e 3 chato. À Baiouno, es 6.000 persouno qu'an participa à-n-uno marcho blanco de soustèn pèr sa famiho. Felipe devié prene sa retirado dins un an. Lou menistre di Trasport a parla...d'incivilités! Lou de l'intérieur a di que falié «*protéger les honnêtes gens*», ADOUNC LOU SOUN PAS!

* Melanìo Lemée, gendarmo, 25 an, anciano champiouno militàri de judo, es estado tua-do pèr uno outro «chanço pèr la França» que roulavo en veituro sènso permés e qu'èro bèn couneigu de la justico. Après agué refusa de s'arresta à dous countourrole de gendarmarié, cerquè d'évita uno erso e percutè de forço Melanìo que n'en mouriguè. Uno marcho blanco de 2.000 persouno es estafo facho lou 11 de Juliet dins lou tantost, à Aiguillon, coumuno d'Olt e Garouno, en óumage à Melanìo que ié travaiaivo despièi 4 an. Terrible evenamen pèr si gènt que disent «*nous portons les valeurs du vivre ensemble*».

* Toumas Carbonnel, 23 an, de Sarcello en regioun parisenco, es esta tua de 8 cop de coutèu pèr uno «chanço pèr la França» que sourtié de presoun e qu'èro bèn couneigudo de la pouliço coume estènt un dangeirous persounage. Toumas perdeguè tant de sang que n'en mouriguè. Despièi sa mort ges de raport presenta pèr lou medin legisto. Pas de signo de la justico. Pèr lou pèro de Toumas «*se dirié qu'eisistan pas!*».

- Gap : Regis Rialland, 50 an, en estat de mort cerebralo, après èstre esta tabassa au siéu pèr uno «chanço pèr la França». Es mort vuei.

- Bras (83) : un jouine de 16, an, de Manosco, tua pèr uno bando rivalo.

En legissènt la prèisso regiounalo avèn trouba, e urousamen, d'àutri fa divers pas tant muertrié mai que tiranison li Francés, li vaqui :

* Pradines (46) : un parèu de persouno dins l'age ataca au siéu.

* Castre : viol couleitiéu d'uno jouveneto de 13 an pèr 4 «chanço» de 15-16 an.

* Nanto : adoulescènt qu'a reçaupu de cop de coutèu lou jour de soun anniversàri.

* Bourdèu : jouine pougarda mai que d'un cop.

* Mézin (47) : ome de 78 an tabassa pèr 3 «chanço pèr la França».

La Civilisacioun di Troubadour

ficho doucumentàri n°2

Emplegan aqueste biais de dire, o espressioun, pèr parla de la pountannado que li Troubadour e Troubairis escriguèron, coumpausèron e cantèron.

Vai, à pau près de 1090-1100 à 1350. Avèn 225 vidas e razos. Couneissen, vuei, 2542 pouèsio di Troubadour e Troubairis. 350 d'entre éli soun counèi-guo pèr soun noum, n'í'a 50 que soun anounimo.

Li Troubadour e Troubairis an oubra e canta en Prouvènço, Lengadò, Aquitàni, Italiò, Catalunya, Aragoun, Espagno e meme en Galiço e Pourtugau.

La Civilisacioun di Troubadour èro un biais de viéure, e canta, d'ama, que toucavo subre-tout li classo superiouro (soubeiran, segneur, chivalié). A escandiha sus touto l'Éuropo d'aquéu tèms. Avèn de troubadour óuriginàri di País d'O, mai tambèn d'Aragoun, Catalunya, Valencia, d'Italiò dóu Nord de Naplo, Galiço etc.

La couleicioun 10.18 presènto li «*vidas*» de 61 Troubadour e Troubairis.

Se pòu trouba sus wikipedia li tiero coumpleto di Troubadour e Troubairis pèr :

Angle-terro, Auvergno, Catalunya, Aragoun, Dóu finat, Galiço, Gascougnò, Lengadò, Lemousi, Loumbardio, Navarro, Perigord, Peitiéu, Pourtugau, Coumtat de Prouvènço e de Fourcauquié, Rouèrgo e Carsi, Saintonge et Angoumois, Toulouso e País de Fouish, Terro Santo.

Li tiero li mai counsequènto en nombre soun :

- Coumtat de Prouvènço e de Fourcauquié.
- Lengadò.
- Loumbardio.

Sa musico èro pas vertadieramen noutado coume aquelo de vuei.

Avèn serva 95 cansounié «*proensals*», 52 soun esta redigi en Italiò.

Couneissèn tambèn, de libre d'aprendissage de l'art dóu «*trobar*» :

- Lou «*Donatz proensals*», belèu de Uc Faidit. Es uno gramatico prouvençalò e un diciounàri di rimo. Es en ancian prouvençau e en latin. Es, prouvable, de 1246.
- Li «*regles de trobar*», escricho en Sicilo entre 1289 e 1291, pèr lou Troubadour catalan Jofre de Foixà.
- Lou «*Doctrinal de trobar*», de Ramoun de Cornet (1324).
- «*Las Flors del gai Saber*», pèr Guihèn Molinier (entre 1328 e 1337). Etc